

Phase	OH/UG	High Side kV	Unit kVA	Bank kVA	Secondary Voltage	%R	%X
1	OH	4	15	15	120/240 V	1.58	1.23
1	OH	4	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	OH	4	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	OH	4	75	75	120/240 V	1.18	1.62
1	OH	12	15	15	120/240 V	1.58	1.23
1	OH	12	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	OH	12	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	OH	12	75	75	120/240 V	1.18	1.62
1	OH	12	100	100	120/240 V	1.14	1.64
1	OH	24	15	15	120/240 V	1.58	1.23
1	OH	24	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	OH	24	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	OH	24	75	75	120/240 V	1.18	1.62
1	OH	24	100	100	120/240 V	1.14	1.64
1	OH	24	15	15	120/240 V	1.58	1.23
1	OH	24	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	OH	24	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	OH	24	75	75	120/240 V	1.18	1.62
1	OH	24	100	100	120/240 V	1.14	1.64
1	UG	4	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	UG	4	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	UG	4	75	75	120/240 V	1.18	1.61
1	UG	12	15	15	120/240 V	1.58	1.23
1	UG	12	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	UG	12	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	UG	12	75	75	120/240 V	1.18	1.61
1	UG	12	100	100	120/240 V	1.14	1.64
1	UG	12	167	167	120/240 V	0.97	1.75
1	UG	24	15	15	120/240 V	1.58	1.23
1	UG	24	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	UG	24	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	UG	24	75	75	120/240 V	1.18	1.61
1	UG	24	100	100	120/240 V	1.14	1.64
1	UG	24	167	167	120/240 V	0.97	1.75
1	UG	24	15	15	120/240 V	1.58	1.23
1	UG	24	25	25	120/240 V	1.86	0.74
1	UG	24	50	50	120/240 V	1.31	1.51
1	UG	24	75	75	120/240 V	1.18	1.61
1	UG	24	100	100	120/240 V	1.14	1.64
1	UG	24	167	167	120/240 V	0.97	1.75
3	OH	4	10	30	120/208 V	1.97	0.35
3	OH	4	25	75	120/208 V	1.86	0.74
3	OH	4	50	150	120/208 V	1.31	1.51
3	OH	4	75	225	120/208 V	1.18	1.61
3	OH	4	100	300	120/208 V	1.14	1.64
3	OH	4	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	OH	12	10	30	120/208 V	1.97	0.35
3	OH	12	15	45	120/208 V	1.58	1.23
3	OH	12	25	75	120/208 V	1.86	0.74
3	OH	12	50	150	120/208 V	1.31	1.51
3	OH	12	75	225	120/208 V	1.18	1.61
3	OH	12	100	300	120/208 V	1.14	1.64
3	OH	24	10	30	120/208 V	1.97	0.35
3	OH	24	15	45	120/208 V	1.58	1.23
3	OH	24	25	75	120/208 V	1.86	0.74
3	OH	24	50	150	120/208 V	1.31	1.51

Phase	OH/UG	High Side kV	Unit kVA	Bank kVA	Secondary Voltage	%R	%X
3	OH	24	75	225	120/208 V	1.18	1.61
3	OH	24	100	300	120/208 V	1.14	1.64
3	OH	24	10	30	120/208 V	1.97	0.35
3	OH	24	15	45	120/208 V	1.58	1.23
3	OH	24	25	75	120/208 V	1.86	0.74
3	OH	24	50	150	120/208 V	1.31	1.51
3	OH	24	75	225	120/208 V	1.18	1.61
3	OH	24	100	300	120/208 V	1.14	1.64
3	OH	12	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	OH	12	750	750	120/208 V	0.74	5.75
3	OH	12	1000	1000	120/208 V	0.82	5.94
3	OH	24	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	OH	24	750	750	120/208 V	0.74	5.75
3	OH	24	1000	1000	120/208 V	0.82	5.94
3	OH	24	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	OH	24	750	750	120/208 V	0.74	5.75
3	OH	24	1000	1000	120/208 V	0.82	5.94
3	OH	4	10	30	277/480 V	1.97	0.35
3	OH	4	15	45	277/480 V	1.58	1.23
3	OH	4	25	75	277/480 V	1.86	0.74
3	OH	4	50	150	277/480 V	1.31	1.51
3	OH	4	75	225	277/480 V	1.18	1.61
3	OH	4	100	300	277/480 V	1.14	1.64
3	OH	12	10	30	277/480 V	1.97	0.35
3	OH	12	15	45	277/480 V	1.58	1.23
3	OH	12	25	75	277/480 V	1.86	0.74
3	OH	12	50	150	277/480 V	1.31	1.51
3	OH	12	75	225	277/480 V	1.18	1.61
3	OH	12	100	300	277/480 V	1.14	1.64
3	OH	24	10	30	277/480 V	1.97	0.35
3	OH	24	25	75	277/480 V	1.86	0.74
3	OH	24	50	150	277/480 V	1.31	1.51
3	OH	24	75	225	277/480 V	1.18	1.61
3	OH	24	100	300	277/480 V	1.14	1.64
3	OH	4	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	OH	12	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	OH	12	750	750	277/480 V	0.74	5.75
3	OH	12	1000	1000	277/480 V	0.82	5.94
3	OH	12	1500	1500	277/480 V	0.68	5.96
3	OH	12	2000	2000	277/480 V	0.67	5.96
3	OH	12	2500	2500	277/480 V	0.67	5.96
3	OH	24	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	OH	24	750	750	277/480 V	0.74	5.75
3	OH	24	1000	1000	277/480 V	0.82	5.94
3	OH	24	1500	1500	277/480 V	0.68	5.96
3	OH	24	2000	2000	277/480 V	0.67	5.96
3	OH	24	2500	2500	277/480 V	0.67	5.96
3	OH	24	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	OH	24	750	750	277/480 V	0.74	5.75
3	OH	24	1000	1000	277/480 V	0.82	5.94
3	OH	24	1500	1500	277/480 V	0.68	5.96

Phase	OH/UG	High Side kV	Unit kVA	Bank kVA	Secondary Voltage	%R	%X
3	OH	24	2000	2000	277/480 V	0.67	5.96
3	OH	24	2500	2500	277/480 V	0.67	5.96
3	OH	4	10	30	240 V	1.97	0.35
3	OH	4	25	75	240 V	1.86	0.74
3	OH	4	50	150	240 V	1.31	1.51
3	OH	4	75	225	240 V	1.18	1.61
3	OH	4	100	300	240 V	1.14	1.64
3	OH	24	10	30	240 V	1.97	0.35
3	OH	24	25	75	240 V	1.86	0.74
3	OH	24	50	150	240 V	1.31	1.51
3	OH	24	75	225	240 V	1.18	1.61
3	OH	24	100	300	240 V	1.14	1.64
3	OH	24	10	30	240 V	1.97	0.35
3	OH	24	25	75	240 V	1.86	0.74
3	OH	24	50	150	240 V	1.31	1.51
3	OH	24	75	225	240 V	1.18	1.61
3	OH	24	100	300	240 V	1.14	1.64
3	OH	4	500	500	240 V	0.89	5.23
3	OH	12	10	30	240 V	1.97	0.35
3	OH	12	15	45	240 V	1.58	1.23
3	OH	12	25	75	240 V	1.86	0.74
3	OH	12	50	150	240 V	1.31	1.51
3	OH	12	75	225	240 V	1.18	1.61
3	OH	12	100	300	240 V	1.14	1.64
3	OH	12	500	500	240 V	0.89	5.23
3	OH	12	750	750	240 V	0.74	5.75
3	OH	12	1000	1000	240 V	0.82	5.94
3	OH	24	500	500	240 V	0.89	5.23
3	OH	24	750	750	240 V	0.74	5.75
3	OH	24	1000	1000	240 V	0.82	5.94
3	OH	4	10	30	480 V	1.97	0.35
3	OH	4	15	45	480 V	1.58	1.23
3	OH	4	25	75	480 V	1.86	0.74
3	OH	4	50	150	480 V	1.31	1.51
3	OH	4	75	225	480 V	1.18	1.61
3	OH	4	100	300	480 V	1.14	1.64
3	OH	12	10	30	480 V	1.97	0.35
3	OH	12	15	45	480 V	1.58	1.23
3	OH	12	25	75	480 V	1.86	0.74
3	OH	12	50	150	480 V	1.31	1.51
3	OH	12	75	225	480 V	1.18	1.61
3	OH	12	100	300	480 V	1.14	1.64
3	OH	4	500	500	480 V	0.89	5.23
3	OH	12	500	500	480 V	0.89	5.23
3	OH	12	750	750	480 V	0.74	5.75
3	OH	12	1000	1000	480 V	0.82	5.94
3	OH	24	500	500	480 V	0.89	5.23
3	OH	24	750	750	480 V	0.74	5.75
3	OH	24	1000	1000	480 V	0.82	5.94
3	OH	24	10	30	480 V	1.97	0.35
3	OH	24	25	75	480 V	1.86	0.74
3	OH	24	50	150	480 V	1.31	1.51
3	OH	24	75	225	480 V	1.18	1.61
3	OH	24	100	300	480 V	1.14	1.64
3	OH	24	10	30	480 V	1.97	0.35
3	OH	24	25	75	480 V	1.86	0.74

Phase	OH/UG	High Side kV	Unit kVA	Bank kVA	Secondary Voltage	%R	%X
3	OH	24	50	150	480 V	1.31	1.51
3	OH	24	75	225	480 V	1.18	1.61
3	OH	24	100	300	480 V	1.14	1.64
3	UG	4	75	75	120/208 V	1.52	2.23
3	UG	4	150	150	120/208 V	1.19	2.53
3	UG	4	300	300	120/208 V	0.98	4.90
3	UG	4	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	UG	12	75	75	120/208 V	1.52	2.23
3	UG	12	150	150	120/208 V	1.19	2.53
3	UG	12	225	225	120/208 V	0.94	2.85
3	UG	12	300	300	120/208 V	0.98	4.90
3	UG	12	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	UG	12	750	750	120/208 V	0.74	5.75
3	UG	12	1000	1000	120/208 V	0.82	5.94
3	UG	24	75	75	120/208 V	1.52	2.23
3	UG	24	150	150	120/208 V	1.19	2.53
3	UG	24	225	225	120/208 V	0.94	2.85
3	UG	24	300	300	120/208 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	120/208 V	0.74	5.75
3	UG	24	1000	1000	120/208 V	0.82	5.94
3	UG	24	75	75	120/208 V	1.52	2.23
3	UG	24	150	150	120/208 V	1.19	2.53
3	UG	24	225	225	120/208 V	0.94	2.85
3	UG	24	300	300	120/208 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	120/208 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	120/208 V	0.74	5.75
3	UG	24	1000	1000	120/208 V	0.82	5.94
3	UG	4	75	75	277/480 V	1.52	2.23
3	UG	4	150	150	277/480 V	1.19	2.53
3	UG	4	225	225	277/480 V	0.94	2.85
3	UG	4	300	300	277/480 V	0.98	4.90
3	UG	4	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	UG	4	750	750	277/480 V	0.74	5.75
3	UG	4	1000	1000	277/480 V	0.82	5.94
3	UG	12	75	75	277/480 V	1.52	2.23
3	UG	12	150	150	277/480 V	1.19	2.53
3	UG	12	225	225	277/480 V	0.94	2.85
3	UG	12	300	300	277/480 V	0.98	4.90
3	UG	12	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	UG	12	750	750	277/480 V	0.74	5.75
3	UG	12	1000	1000	277/480 V	0.82	5.94
3	UG	12	1500	1500	277/480 V	0.68	6.00
3	UG	12	2000	2000	277/480 V	0.68	6.00
3	UG	12	2500	2500	277/480 V	0.67	6.00
3	UG	24	75	75	277/480 V	1.52	2.23
3	UG	24	150	150	277/480 V	1.19	2.53
3	UG	24	225	225	277/480 V	0.94	2.85
3	UG	24	300	300	277/480 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	277/480 V	0.74	5.75
3	UG	24	1000	1000	277/480 V	0.82	5.94
3	UG	24	1500	1500	277/480 V	0.68	6.00
3	UG	24	2000	2000	277/480 V	0.68	6.00
3	UG	24	2500	2500	277/480 V	0.67	6.00
3	UG	24	75	75	277/480 V	1.52	2.23

Phase	OH/UG	High Side kV	Unit kVA	Bank kVA	Secondary Voltage	%R	%X
3	UG	24	150	150	277/480 V	1.19	2.53
3	UG	24	225	225	277/480 V	0.94	2.85
3	UG	24	300	300	277/480 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	277/480 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	277/480 V	0.74	5.75
3	UG	24	1000	1000	277/480 V	0.82	5.94
3	UG	24	1500	1500	277/480 V	0.68	6.00
3	UG	24	2000	2000	277/480 V	0.68	6.00
3	UG	24	2500	2500	277/480 V	0.67	6.00
3	UG	4	75	75	240 V	1.52	2.23
3	UG	4	150	150	240 V	1.19	2.53
3	UG	4	225	225	240 V	0.94	2.85
3	UG	4	300	300	240 V	0.98	4.90
3	UG	4	500	500	240 V	0.89	5.23
3	UG	12	75	75	240 V	1.52	2.23
3	UG	12	150	150	240 V	1.19	2.53
3	UG	12	225	225	240 V	0.94	2.85
3	UG	12	300	300	240 V	0.98	4.90
3	UG	12	500	500	240 V	0.89	5.23
3	UG	12	750	750	240 V	0.74	5.75
3	UG	24	75	75	240 V	1.52	2.23
3	UG	24	150	150	240 V	1.19	2.53
3	UG	24	300	300	240 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	240 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	240 V	0.74	5.75
3	UG	24	75	75	240 V	1.52	2.23
3	UG	24	150	150	240 V	1.19	2.53
3	UG	24	300	300	240 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	240 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	240 V	0.74	5.75
3	UG	4	75	75	480 V	1.52	2.23
3	UG	4	150	150	480 V	1.19	2.53
3	UG	4	225	225	480 V	0.94	2.85
3	UG	4	300	300	480 V	0.98	4.90
3	UG	4	500	500	480 V	0.89	5.23
3	UG	4	750	750	480 V	0.74	5.75
3	UG	4	1000	1000	480 V	0.82	5.94
3	UG	12	75	75	480 V	1.52	2.23
3	UG	12	150	150	480 V	1.19	2.53
3	UG	12	225	225	480 V	0.94	2.85
3	UG	12	300	300	480 V	0.98	4.90
3	UG	12	500	500	480 V	0.89	5.23
3	UG	12	750	750	480 V	0.74	5.75
3	UG	12	1000	1000	480 V	0.82	5.94
3	UG	12	1500	1500	480 V	0.68	6.00
3	UG	12	2000	2000	480 V	0.68	6.00
3	UG	12	2500	2500	480 V	0.67	6.00
3	UG	24	75	75	480 V	1.52	2.23
3	UG	24	150	150	480 V	1.19	2.53
3	UG	24	225	225	480 V	0.94	2.85
3	UG	24	300	300	480 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	480 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	480 V	0.74	5.75
3	UG	24	1000	1000	480 V	0.82	5.94
3	UG	24	1500	1500	480 V	0.68	6.00
3	UG	24	2000	2000	480 V	0.68	6.00

Phase	OH/UG	High Side kV	Unit kVA	Bank kVA	Secondary Voltage	%R	%X
3	UG	24	2500	2500	480 V	0.67	6.00
3	UG	24	75	75	480 V	1.52	2.23
3	UG	24	150	150	480 V	1.19	2.53
3	UG	24	225	225	480 V	0.94	2.85
3	UG	24	300	300	480 V	0.98	4.90
3	UG	24	500	500	480 V	0.89	5.23
3	UG	24	750	750	480 V	0.74	5.75
3	UG	24	1000	1000	480 V	0.82	5.94
3	UG	24	1500	1500	480 V	0.68	6.00
3	UG	24	2000	2000	480 V	0.68	6.00
3	UG	24	2500	2500	480 V	0.67	6.00